

**LOS CONTES DE LA MONA COIJADA LES CONTES DE LA CHATTE COUCHEE  
PER JAN DE L'ATGA  
LO TRABALH DAU DIUMENC**

**PER AUVIR LO CONTE CLICATZ : [AQUI](#)**

(POUR ECOUTER LE CONTE CLIQUEZ ICI ↑



**Me 'pela Ison sei una pita mineta, aima ben visar la tele l'ensers. Vos dise pas fau en auvir: l'autre sers parlavan de ne pas trabalhar los diumenc, de botar en preson los que fan trabalhar lo diumenc, comprene pas, lo Riton nòstre vesin fau trabalhar son comés, v'es gentiu lo Riton ."Coma" ma mama la Minocha nos vam trapar quauquas soriçs dins los techs de las vachas , lo Riton nos balhar un pauc de lach dins una boitia, vautre sabetz pus lo gost dau lach tot chaud, van pas nos lo botard en preson, fau ben que sas vachas minjant ...**



**Son fòu quis òmes emb lors egalitat de tots los biais, saban que quò ne pau pas se far mas causan totjorn ...**

**Ison**

## **Le travail du dimanche**

**Je m'appelle Isou je suis une petite chatte, j'aime bien regarder la télévision le soirs . Je ne vous dis pas il faut en entendre : L'autre soir ils parlaient de ne pas travailler le dimanche, de mettre en prison ceux qui font travailler le dimanche, je ne comprends pas, Ritou notre voisin fait travailler son commis, il est gentil le Ritou. Avec ma maman Minouche nous allons attraper quelques souris dans les toits des vaches. Le Ritou nous donne un peu de lait dans une boîte, vous ne savez plus le gout du lait tout chaud, ils ne vont pas nous le mettre en prison, Il faut bien que ses vaches mangent...**

**Ils sont fou ces humains avec leurs égalité pour tous et pour tout, ils savent bien que ce n'est pas possible mais ils en parlent toujours...**

**Isou**

**Ma maman Minouche**

